

Sepedi

PELO YA MOTHO.



COPYRIGHT

ISBN 0 - 908412 - 16 - 9

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. BOX 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

**(Thomo ya Dingwalo tša Ebangedi yeo e thekgwago ka ditšhelete
ka meneelo)**

(Reg. No. 1961/001798/08)

PELO YA MOTHO.

GOBA.

SEIPONE SA PELO YA MOYA.

(E tšweleditšwe ka Diswantšho tše Lesome.)

Polelo ye e fetoletšwe go tšwa sengwalong sa Seisemane ka go šomiša Google Translate khomphutheng.

Pukwana ye e thomile Fora ka 1732. E ile ya boeletšwa le go ngwalwa gape bakeng sa mafelo a boromiwa a Afrika ke Moruti J.R. Gschwend ka 1929. Ka morago ga moo e fetoletšwe le go gatišwa ka fase ga Tokelo ya ngwalollo ka maleme a setlogo a go feta 538 ke All Nations Gospel Publishers. Ba e gatiša gomme ba e aba dinageng tše 127 tša boromiwa. Batho ba maleme ka moka, maemo le madumedi ka moka ba eteletšwe pele ke pukwana ye go itemogela therešo ye e tseneletšego ya semoya le bohlokwa bja molaetša wa Modimo go batho bjalo ka ge o hlalošitšwe ke moporofeta Hesechiele mengwaga ye 586 pele ga Kriste. “Ke tla go fa pelo e mpsha le

monagano o mofsa ke moka o tla ba setšhaba sa ka,
gomme nna ke tla ba Modimo wa gago!”

Hesekiele 36:26-28.

PELO YA MOTHO.

TEMPELE YA MODIMO,

GOBA MOŠOMO WA SATANE.

(1 Johane 3:4-10) .

Ge o dutše o bala puku ye, hle gopola gore e swana le seipone seo o tlogo go kgona go ipona ka gare ga sona. Go sa šetšwe gore o moheitene goba Mokriste, yo a sa dumelego go Krete, goba motho yo a lahlegetšwego ke tumelo ya gagwe go Modimo, o tla ipona bjalo ka ge Modimo a go bona. “Motho o lebelela ponagalo ya ka ntle, eupša Modimo o lebelela pelo.” (1 Samual 16:7). Modimo o re bona kamoo re lego ka gona e le ka kgonthe.

Sathane ke tatago maaka ka moka. Ke kgošana ya leswiswi le modimo wa lefase le. O itira morongwa wa seetša go eta pele banna le basadi go latela tsela ye e fošagetšego. Mehleng ye, go swana le mehleng ye e fetilego, go na le baapostola ba bantši ba maaka bao ba itirago eka ke baapostola ba Kriste. Le gona ga go makatše, ka gobane Sathane ka boyena o fetotšwe goba o iphihla gore e be morongwa wa seetša. (2 Bakorinthe 11:13-14). Sathane, modimo wa lefase le, o boloka batho ba le leswiswing gore ba

se bone gore Modimo o a ba rata goba gore Jesu o hwile go ba phološa. (2 Bakorinthe 4:4). Badiradibe ka moka, le bao ba sa dumelego, ba hwile moyeng e bile ba foufetše mabapi le Modimo. Ba bušwa ke bobebja lefase le. (Baefeso 2:1-2). Ka ntle le ge mahlo a bona a butšwe ka tsela e itšego boemong bja bona bjo bo timetšego, ba lebile tshenyegong ya ka mo go sa felego. Motho yo a rego “Ga se nke ka dira sebe” o a iphora. Gobane “Morwa wa Modimo a tšwelela ka lona lebaka le, gore a fediše seo Diabolo a se dirilego.” (1 Johane 3:8). “Ka gona, ikokobeletša Modimo. Kganetša diabolo, gomme o tla go tšhaba. Batamelang Modimo, gomme yena o tla go batamela.” (Jakobo 4:7-8) .

Ge o dutše o bala puku ye le go ithuta diswantšho tša yona, o tla kgona go bona pelo ya gago. Dumelela God’s searchlight go go bontšha boemo bja pelo ya gago ka noši. Amogela dibe tša gago gomme o se ke wa latola go ba gona ga tšona. Lentšu la Modimo le re botša gore “Ge re re ga re na sebe, re a iphora, gomme ga go na therešo ka go rena. Eupša ge re ka ipolela dibe tša rena go Modimo, o tla phethagatša tshepišo ya gagwe gomme a dira se se lokilego: O tla re lebalela dibe tša rena gomme a re hlwekiša ditirong tša rena ka moka tše mpe.” “Madi a Jesu, Morwa wa

gagwe, a re hlwekiša sebeng se sengwe le se sengwe”. (1 Johane 1:1-10).

O bušwa ke Sathane goba ke Modimo. O lekgoba la sebe goba o mohlanka wa Modimo. Ge sebe se laola bophelo bja gago, o se ke wa bo latola, eupša o llele go Modimo. O tla le lokolla ka Jesu Kriste. Jesu o tlike lefaseng le go phološa badiradibe, le go roba maatla a Sathane le go dira sebe godimo ga rena. Ke yena Mophološi wa rena. O pele ga Modimo yo Mokgethwa yo a tsebago diphiri ka moka. O tseba dikgopolo le ditiro tše di utilwego tša bophelo bja gago. Ga go kgonege go iphihla le ditiro tša gago go Modimo. “Modimo o dirile ditsebe tša rena - can't Hear? O dirile mahlo a rena - a a ka se bone?” (Psalme 94:9).


“Morena o hlokomela lefase ka moka gore a matlafatše bao dipelo tša bona di mmotegelago.” (2 Koronika 16:9).

“O lebelela kgato e nngwe le e nngwe yeo banna ba e gatago. Ga go leswiswi le lefsifsi go ka uta modiradibe go Modimo.” (Jobo 34:21-22).

“Eupša Jesu ga se a ka a itshepa go bona, ka gobane o be a ba tseba ka moka.” (Johane 2:24).

Ka fao “go thaba bao ba lebaletšwego dibe tša bona, bao diphošo tša bona di lebaletšwego. Go thaba motho yo Morena a sa mo latofago ka go dira bobbe le yo a lokologilego boradia ka moka.” (Psalme 32:1-2).

1. PELO YA MODIRI.



Seswantšho se se bontšha pelo ya monna goba mosadi wa sebe wa lefase, yo a hlaloswago ka Beibeleng e le modiradibe. Modiradibe ke yo a laolwago ke bobbe bja lefase le ke dikganyogo tša

tlhago le dikganyogo tša tlhago ya motho. Seswantšho se ke seswantšho sa nnete sa pelo bjalo ka ge Modimo a se bona. Mahlo a mahwibidu ao a tšholotšwego madi a bolela ka botagwa bjalo ka ge bo hlalositšwe go Diema 23:29-33: “Mpontšhe motho yo a nwago kudu, yo a swanetšego go leka seno se sefsa, gomme ke tla go bontšha yo a nyamilego le yo a ikwelago bohloko, ka mehla a baka mathata gomme ka mehla a ngongorega. Mahlo a gagwe a tšholotšwe madi, gomme o na le dišo tšeo di bego di ka phengwa. O se ke wa dumelela beine e go leka, le ge e le ye khubedu ye e humilego, le ge e phadima ka senwelong, gomme e theoga ka thelelo. Mesong e latelago o tla ikwa eka o lomilwe ke noga e nago le mpholo. Dipono tše di makatšago di tla tšwelela pele ga mahlo a gago, gomme o ka se kgone go nagana goba go bolela gabotse.”

Ka tlase ga hlogo seswantšhong se, pelo ya motho e ka bonwa e dulwa ke diphoofolo tše di fapa-fapanego. Diphoofolo di bolela ka dibe tše dintši tše di fapanego ka pelong ya motho, ka ge pelo e le bogare le lefelo la tswadišo ya dibe tša rena. Modimo o re botša ka molomo wa moporofeta wa gagwe Jeremia, gore “Ga go yo a ka kwešišago pelo ya motho. Ga go selo se

sengwe seo se forago gakaakaa; e babja kudu gore e ka fodišwa.” (Jeremia 17:9) .

Jesu ka boyena o tiišetša se ka go re, “Gobane go tšwa ka gare, go tšwa pelong ya motho, go tšwa dikgopolo tše mpe tšeo di mo išago go dira dilo tše di gobogilego; go hula, go bolaya, go dira bootswa, go ba le megabaru, le go dira mehuta ka moka ya bobee; boradia, go hloka mekgwa, lehufa, go senya leina, boikgogomošo, le bošilo - dilo tše ka moka tše mpe di tšwa ka gare ga motho gomme tša mo dira gore a se hlweke.” (Mareka 7:21-23) .



Pikoko: Le ge botse bja pikoko bo kgahlwa ke bohle, mo pelong ya motho, bo bolela ka sebe sa boikgantšho. Lusifa, yo e kilego ya ba morongwa yo a kgethegilego wa Modimo wa seetša, o ile a lahlegelwa ke maemo a gagwe ka boikgantšho

gomme ka fao a ba lenaba la Modimo – diabolo. (Jesaya 14:9-17; Hesechiele 28:12-17).

Boikgogomošo bo tšwa bogareng bja dihele, gomme bo iponatša ka ditsela tše ntši. Batho ba bangwe ba ikgantšha ka mahumo a bona, maemo a bona a thuto; diaparo tša fešene tšeo ka tšona ba pepentšhago mebele ya bona ka tsela e se nago dihlong; go apara mekgabišo ya jingling, dipalamonwana, dipalamonwana, bjalobjalo, bjalo ka ge go hlalošitšwe gabotse kudu go Jesaya 3:16-24. Ba bangwe ba ikgantšha ka borakgolokhukhu ba bona, setšhaba, setšo, dipapadi, bjalobjalo, ba lebala gore “Modimo o ganetša baikgogomošo, eupša o bontšha botho go ba ikokobeditšego.” (1 Petro 5:5). Modimo o hloile baikgogomošo le go ipona bohlokwa (Diema 8:13). “Boikgogomošo bo lebiša tshenyegong, gomme baikgogomošo bo lebiša go wa.” (Diema 16:18).



Pudi e emela dikganyogo tša mmele, boitshwaro bjo bo gobogilego le bohlotlolo. Dibe tše di boletšwego mo di oketšegile mehleng ye ya sebjalebjae, eupša ya mafelelo, go fihla bokgoleng bjoo re swanetšego go amogela therešo ya mantšu a Jesu mo e nyakilego go ba mengwaga ye 2 000 ye e fetilego. O boletše e sa le pele gore mehla ya bofelo e tla swana le mehleng ya Sodoma le Gomora. Ga se feela gore tsela ye ya go phela ya sebe e swere banna le basadi gomme ya tla ka magaeng a batho ba bodumedi le dihlongwa, dikolong le dihosetele, eupša bokgopo bjo ka go hloka dihlong le ka tsela ye e sa lemogegego bo tsena dipelong tša batho. E tsena ka difilimi, mafelo a dipontšho, dipuku tše di gobogilego le ka ditsela tše dingwe tše dintši kudu, moo seo Modimo a se bitšago sebe se lebelelwa e le boitshwaro bja mehleng yeno. Bafsa ba dimilione ba bopa kgopolo ya bona ya bophelo bjo bo loketšego go tšwa go dicinema le dipadi, fela go ikhwetša ba le mathateng, dihlong le go itshola. Batšeakarolo le badiragatši bao ba gobogilego le bao ba phelago ka go lokologana e ba bagale le bagaleadi ba moloko o mofsa. Diholo tša go tantsha, le tšona, gantši kudu ke mafelo a go tswadiša boitshwaro bjo bo gobogilego. Bagale ba Modimo ba bohlewi, go swana le Josefa (Genesi 39)

le ba bangwe, ga ba sa tšewa bjalo ka mehlala. Le baheitene ba kgale ba Mazulu, bao ba bego ba tla bolaya sehlotlolo goba sehlotlolo, ba be ba ka ruta moloko wa rena wo go thwego o hlabologile thuto gomme ba ema kgahlanong le rena ka go re sola ka letšatši la kahlolo. Modimo o re botša gore re se bapale ka boitshwaro bjo bo gobogilego eupša re bo pheme. “Sebe se sengwe le se sengwe seo motho a se dirago ga se kgome mmele wa gagwe; eupša monna yo a nago le molato wa dikopano tša botona le botshadi o dira sebe malebana le mmele wa gagwe. Na ga o tsebe gore mmele wa gago ke tempele ya Moya o Mokgethwa, wo o phelago ka go wena le wo o filwego ke Modimo? Ga le ba lena eupša le ba Modimo.” (1 Bakorinthe 6:18,19); “Ka gona ge motho a ka senya tempele ya Modimo, Modimo o tla mo fediša. Gobane tempele ya Modimo e kgethwa, gomme lena ka noši le tempele ya gagwe.” (1 Bakorinthe 3:17).



Kolobe e bolela ka dibe tša botagwa le go ja. Ke phoofolo ya ditšhila yeo e metšago ka phišego se sengwe le se sengwe tseleng ya yona, e hlwekile goba e šilafetše. Pelo ya sebe e ja tšhišinyo ye nngwe le ye nngwe ya boitshwaro bjo bo gobogilego, polelo, seswantšho, dingwalo, bjalobjalo ka tsela ye e swanago. Mmele, wo o reretšwego go ba tempele ya Modimo yo a phelago, o šilafala ke dijo tše kotsi le mekgwa ya ditšhila go swana le go kgoga goba go hlafuna motšoko, tšhomišo ya opium le diokobatši tše kotsi le matlapa bj.bj.. Mokgwa wa go kgoga motšoko le go šomiša dihlare-tagdi di swere banna le basadi go feta le ge e le neng pele. Ke maatla a Modimo fela ao a ka lokollago bahlaselwa ba bjalo ba ba diilago ba motšoko le makgoba a diabolo. Le ge bontši bja batho bao ba sekametšego bodumeding ba be ba ka se be le sebete sa go kgoga ka moagong wa kereke, ba e tšea e nyakile e le go nyefola Modimo, le ge go le bjalo

ga ba dikadike ka go šilafatša ka lehola le le nkgago, leo ge e le gabotse e lego tempele ya Modimo, i.e., mebele ya bona. “Ruri le a tseba” go bolela Moapostola Paulo, “gore le tempele ya Modimo le gore Moya wa Modimo o phela ka go lena! Ka gona, ge e ba motho le ge e le ofe a ka senya tempele ya Modimo, Modimo o tla mo fediša.” (1 Bakorinthe 3:16,17; 6:18,19).

Motho wa megabaru o hloile goba ga a na mohola mahlong a Modimo. Re ja e le gore re phele; ga re phele e le gore re je. Tlala e ka kgotsofatšwa ka go ja dijo tše di phetšego gabotse, eupša megabaru e tla dula e lla e re, “Neela, neela!”

Megabaru e ka se tsoge e kgotsofaditšwe, e ka se tsoge e kgotsofaditšwe. Go ya ka molao wa Testamente ye Tala motho wa go ja le letagwa ba be ba swanetše go kgatlwa ka maswika go fihla a ehwa (Doiteronomio 21:18-21). “Batho bao ba nwago kudu le motho yo a jago dijo ba tla fokotšega bodiiding. Ge e ba sohle seo o se dirago e le go ja le go robala, go se go ye kae o tla be o apere mašela.” (Diema 23:21). Gopola gore monna yo mongwe wa mohumi, yo a bego a ja dijo le lekgoba la dikganyogo tša gagwe, o hwile gomme a ikhwetša a le diheleng a le bohlokong

bjo bogolo. Bobe bja go nwa ga bo nyake go bolelwa ka mo go feletšego. E tsebja kudu feela gore e ka tšewa gabohwefo. Modimo o re botša gabotse ka Lentšung la gagwe gore ga go letagwa leo le tlogo go ba le Mmušo wa Modimo. Biri ga se dijo, ke seno seo se gakantšhago le go ama monagano, mo e lego gore bao ba e nwago ba dire ka bošilo. Ba ba ba gobogilego gomme ba bile ba bolayana le go bolayana e lego seo ba bego ba ka se se dire. “Go nwa kudu go go dira gore o be lešata le lešilo. Ke bošilo go tagwa.” (Diema 20:1).

Bao ba dirago le go rekiša dino tše tagago ba na le molato go swana le yena pele ga Modimo, ka gobane Modimo o re, “Le ahlotšwe! Bagale ba lebotlelo la beine! Sebete le go hloka poifo ge go tliwa tabeng ya go hlakanya dino!” (Jesaya 5:22). “O tla ahlolwa ge o ka nea baagišani ba gago beine go fihlela ba tagwa.” (Habakuk 2:15). “Ruri le a tseba gore ba kgopo ba ka se be mong wa Mmušo wa Modimo. Le se ke la iphora; batho bao ba se nago boitshwaro, goba bao ba rapelago medingwana, goba dihlotlolo, goba bao e lego basodoma ba go kgopamiša, goba bao ba utswago, goba ba megabaru, goba e lego matagwa, goba batho bao ba senyago ba bangwe, goba e lego

mahodu - ga go le o tee wa ba yo a tlogo go ba mong wa Mmušo wa Modimo. ” . (1 Bakorinthe 6:9,10).

Dibe tša tlhago ya rena ya setho ga di belaešše. Tše ke tše dingwe tša tšona: “boitshwaro bjo bo gobogilego, ditiro tše di šilafetšego le tše di gobogilego, go rapela medimo ya diswantšho le boloi. Batho ba fetoga manaba gomme ba a lwa; ba thoma go ba le lehufa, ba befelwa le go rata maemo. Ba arogana ka mekgatlo le dihlopha; ba na le mona, ba a tagwa, ba dira di-orgies gomme ba dira dilo tše dingwe tša go swana le tše. Ba ba dirago dilo tše ba ka se be beng ba Mmušo wa Modimo.” (Bagalatia 5:19-21). “O se ke wa tagwa ke beine, yeo e tla go senya fela; go e na le moo, tlala Moya o Mokgethwa.” (Baefeso 5:18) .

Jesu o nea taletšo e latelago go yo mongwe le yo mongwe yo a nyorilwego mabapi le ditaba tša moya. “Mang le mang yo a nyorilwego a tle go nna a nwe.” (Johane 7:37,38). “Etlang yo mongwe le yo mongwe yo a nyorilwego - meetse ke a! Etlang, lena bao le se nago tšhelete - reka mabele gomme le je! Tla! reka beine (ya semoya) le maswi - e ka se go bitše selo!” (Jesaya 55:1). “Mang le mang yo a nwago meetse ao ke tlogo go mo fa ona, a ka se sa hlwa a nyorilwe.

Meetse ao ke tlogo go mo fa ona a tla ba sediba ka go yena seo se tlogo go mo nea meetse ao a phedišago gomme sa mo nea bophelo bjo bo sa felego.” (Johane 4:14).



Khudu e bolela ka botswa, botswa go kwa le boloi. Borabele bo bobbe go swana le boloi (1 Samual 15:23). “Motho yo a tšwafago yo a ganago go šoma o ipolaya fela, sohle seo a se dirago ke go nagana ka seo a ka ratago go ba le sona.” (Diema 21:25-26). Joshua o ile a swanelwa ke go re go Baisiraele: “Le se ke la dula mo le sa dire selo; phakiša! Tšwela pele ka gare gomme o e tšee!” (Baahlodi 18:9). Tlhago ya motho e tšwafa kudu e bile e diega go hwetša dilo tša Modimo. Jesu a re, “Dira sohle seo o ka se kgonago go tsena ka mojako o mosesane.” (Luka 13:24). “Mang le mang yo a tsomago o tla hwetša.” (Mateo 7:8). “Mmušo wa magodimo o hlasetšwe ka bošoro, gomme banna ba šoro ba leka go o thopa.” (Mateo 11:12) .

Go se šetše mabapi le phološo le boiketlo bja moya bja meoya ya rena go lebiša lehung le le sa felego. E re thibela go rapela, go tsoma dilo tše di tseneletšego tša Modimo le go amogela dikholofetšo tše di humilego tša Modimo. E lebiša tshenyegong. Ge Modimo a bolela le wena, a go hlohleletša gore o mo nee pelo ya gago lehono, diabololo o go botša gore o e dire gosasa. A ka go botša gore o e dire letšatši le lengwe le le loketšego, leo ka manyami, le ka se tsogego le tšile; gomme o tla hwa o se na phološo le ntle le Kriste. Modimo o re, “Ge le ekwa lentšu la Modimo lehono, le se ke la ba manganga, bjalo ka borakgolokhukhu ba lena ge ba be ba rabela malebana le Modimo.” (Baheberu 3:7-8). Ke batho ba bakae bao ba hwilego moyeng ka go diegiša phološo bakeng sa letšatši le lengwe le le loketšego kudu leo le sa kago la tla? Letšatši la gosasa ga se la gago.

Kgapetla ya khudu gantši e šomišwa ke dingaka tša baloi bakeng sa go dira boloi. E šupa mo sebe sa go bota boloi le go bo dira, goba go bolela maleatlana, goba maleatlana, goba voodoo, go e na le go bota Modimo yo a phelago. Kudu dinakong tša diteko le malwetši, tlaišego le go hwelwa, re botšwa gore re bitše Modimo yo a phelago, yo a ikemišeditšego go thuša, go e na le go bota mahlatse a mabotse goba a

mabe. “Morena o hlahla motho tseleng yeo a swanetšego go sepela ka yona.” (Psalme 37:23). “Na go na le motho yo a babjago? O swanetše go roma bagolo ba kereke, bao ba tlogo mo rapelela, ba mo silila makhura a mohlwane ka leina la Morena. Thapelo ye yeo e dirilwego ka tumelo e tla fodiša motho yo a babjago. Morena o tla mo bušetša bophelo bjo bobotse, gomme dibe tše a di dirilego di tla lebalelwa. Ka gona, ipobolang dibe tša lena, le rapelelane, gore le fodišwe.” (Jakobo 5:14-16). Modimo a laela Baisraele a re: “Le se ke la hlabela bana ba lena dihlabelo mellong ya dialetare tša lena; gomme o se ke wa dumelela batho ba gago go dira bonoge, goba go nyaka dipontšho, goba go diriša maleatlana goba dipheko, goba go boledišana le baboledi. O se ke wa ba dumelela go rerišana le meoya ya bahu, bjalo ka go dirišana le meoya. Morena Modimo wa gago o hloile batho ba ba dirago dilo tše tše di šišimišago.” (Doiteronomio 18:10-12). “Ka ntle ga motse (wa legodimong) go na le ba kgopamego le bao ba dirago maleatlana, ba boitshwaro bjo bo gobogilego le babolai, bao ba rapelago medingwana le bao e lego maaka ka mantšu le ditiro.” (Kutollo 22:15) .

O se ke wa ya go hwetša keletšo go batho bao ba boledišanago le meoya ya bahu. Ge o ka dira bjalo, o tla ba yo a sa hlwekago ka meetlo. Ke nna Jehofa Modimo wa gago.” (Lefitiko 19:31). “Eupša batho ba tla go botša gore o kgopele melaetša go tšwa go dinoge le dinoge, bao ba llago le go ngunanguna. Ba tla re, ‘Akere batho ba swanetše go kgopela melaetša go meoya gomme ba boledišane le bahu legatong la ba ba phelago.’ Le swanetše go ba araba ka gore, ‘Theetsang seo Morena a le rutago sona! Don’t listen to mediums - seo ba go botšago sona se ka se go thuše.’”(Jesaya 8:19-20).

Ge o dutše o bala puku ye nnyane ye, Modimo o bolela le wena, o go bitša gore o tlogele dibeng tša gago gomme o nee bophelo bja gago go yena. Moya wa khudu, wo o lego ka pelong ya gago, o dira ditšhišinyo tša mehuta ka moka go wena gore o diegiše go tšea sephetho se, gomme o leka go tlatša pelo ya gago ka poifo. “Lapa lešo, bagwera ba ka le batho ba bangwe ba tla re’ng, ge e ba ke e-ba Mokriste wa kgonthe? Go tla direga’ng ge nka se sa kgona go tšea karolo metantsho, meletlong le boithabišong bja lefase?” Go e na le go bona mahumo a magolo go Krete Jesu, khutšo ya gagwe ye e makatšago, lethabo la gagwe leo mantšu a sa

kgonego go le hlagiša, letago la gagwe, bophelo bjo bo sa felego bjo bo tletšego lethabo gakaakaa, o thoma go bona dilo ka moka tšeo o ka di lahlegelwago. O bona dilo tšeo o swanetšego go di gafa ge o dumelela Krete go tla ka pelong ya gago. Go boifa motho gammogo le go boifa lehu go go boloka o le lekgoba la diabololo. Eupša Kriste o tšile go lokolla bao e bego e le makgoba bophelo bja bona ka moka ka baka la go boifa lehu. (Baheberu 2:14-15). Moya wa botswa go kwa o go dira gore o be manganga kudu mo e lego gore pelo ya gago e tla ba thata go swana le khetla ya khudu.



Nkwe ke sebata se sehlogo kudu. Lehloyo, pefelo le kgalefo ye mpe gantši di buša pelo ya motho gomme gantši di lebiša polaong. O ka leka gaešita le go kgona go laola kgalefo yeo e mpe ya gago, go fihlela e thuthupa ka bogale bja yona ka moka. Go kaone go amogela gore e ka pelong ya gago, gomme o kgopele

Jesu gore a go lokolle. “O se ke wa ineela pefelong; e lebiša feela mathateng.” (Psalme 37:8). “Kgalefo ke e sehlogo e bile e a senya.” (Diema 27:4). “Dlaola bogale bja lena ka fase ga taolo; ke bošilo go boloka sekgopi.” (Mmoledi 7:9), “Tloša bogale.” (Bakolose 3:8) .

Makgopo a mantši a nwa bakeng sa go ikgothaletša go dira tiro e itšego e mpe goba go itefeletša, eupša go “swana le beine yeo e dirilwego ka mpholo wa dinoga.” (Doiteronomio 32:33). Tefetšo e bose pelong ya sebe, eupša Modimo ke yena a otlago bobbe ka moka. Jesu o rile, “Rata wa geno bjalo ka ge o ithata” (Mareka 12:31) le “Rata manaba a gago.” (Mateo 5:44). Modimo o tshepišitše gore o tla lebalela diphošo tšeo re di dirilego, ge re ka lebalela ba bangwe diphošo tšeo ba re dirilego tšona. (Mateo 6:12). Moya wa go tšhošwa le go ngunanguna o hloilwe ke Modimo. Kganyogo e šiišago ya tšhollo ya madi le ntwana e pelong ya motho, gomme ka baka leo khutšo ya kgonthe e swanetše go hlongwa pelong ge e ba e tla swarelela.



Noga e ile ya fora Efa tšhemong ya Edene gomme ya kgaola kopanelo ye bose le segwera le Modimo. Sathane o be a hufegela Adama le Efa kudu ge a be a ba bona e le babuši ba lefase, ba phela ka botee bjo bo phethagetšego le Modimo, ba tšea legato la gagwe. Ka lebaka la lehufa Sathane o ile a rulaganya tshenyo ya bona, gomme a atlega go kgaola segwera sa bona se se makatšago le bophelo bja bona le Modimo. Lehufa le mona lona la diabololo pelong ya motho di senya lethabo dipelong tša ba bangwe ge ba bona ba bangwe ba thabile e bile ba phela ka boiketlo. Lehufa le tliša dikgopolo tše mpe ka pelong go senya lethabo la ba bangwe, gomme le ka ba la lebiša polaong. Se se bjalo kudu-kudu maphelong a mangwe a lenyalo. “Monna ga a ke a galefa go feta ge a na le lehufa; tefetšo ya gagwe ga e tsebe mellwane.” (Diema 6:34). Kgwebong gotee le maemong a mangwe ka moka a bophelo e baka

tlaišego le lehloyo leo le sa balegego. Le bašomi, bareri le badiredi ba Bakriste ga ba lokologe lehufa ge Modimo a ka šomiša yo mongwe wa bahlanka ba gagwe go feta bona. Ba swanetše go dula ba phafogile, gomme ba tlatšwe ka lerato le le sekilego la Modimo leo a le tšholotšego ka dipelong tša rena ka Moya o Mokgethwa. (Baroma 5:5). Ge e ba go se bjalo, mohola wa tšona go Modimo le bodiredi bja bona di tla senywa ke tlhago ya lehufa.



Segwagwa se bolela mo ka dibe tša megabaru le go rata tšhelete yeo e lego mothopo wa bobbe ka moka. (1 Timotheo 6:10). Digwagwa tše itšego kua Congo di ja ditšhošwane ka makgolo go fihlela di thuthupa gomme di hwa. Motho wa megabaru ga a ikemišetše go bula seatla sa gagwe go thuša badiidi le bahloki. Ba leka ka ditsela ka moka, ba botega le go se botege, go hwetša mahumo a mantši a lefase le. Jesu ka

boyena o rile, “Le se ke la ipolokela mahumo mo lefaseng, moo ditšhošane le moruswi di senyago, gomme bahlakodi ba thuba gomme ba utswa. Go e na le moo, ipolokele mahumo legodimong, moo ditšhošane le moruswi di ka se kgonego go senya, gomme bahlakodi ba ka se kgone go thuba gomme ba utswa. Gobane pelo ya gago e tla dula e le moo mahumo a gago a lego gona.” (Mateo 6:19-21). Akane le lapa la gagwe ba ile ba kgatlwa ka maswika ka ge a be a rata gauta le silifera le diaparo. (Joshua 7). Judase Isikariote morutiwa wa Jesu o ile a iphahla ka gobane lerato la tšhelete le ile la mo dira gore a eka Morena le Mong wa gagwe. Ga se tšhelete yeo e lego ye mpe, le gauta, eupša ke lerato la tšhelete leo le utilwego pelong ya motho.

Banna le basadi ba dikete ba maemo ka moka le merafo ka moka ba senya maphelo a bona le maphelo a lapa la bona ka kganyogo e šiišago ya go hwetša mahumo a magolo le a tšhoganetšo. Ba e dira ka go petšha le go petšha ka tšhelete e ntši mabelong a dipere le dimpša, bjalobjalo.

Kganyogo ya go huma ntle le mathata a mantši e lebiša go utsweng le polaong gotee le go ipolaya. Lerato la tšhelete le megabaru di na le bagwera ba

bantši, go swana le go rata botumo goba matla. E ka ba matla a dipolitiki a go buša ba bangwe, matla a tša ditšhelete a go gatelela badiidi goba gaešita le matla a bodumedi. Ba tshwenyegile kudu ka leina la mokgatlo wa kereke go feta Modimo, ba sa amogele ngwana ofe goba ofe wa Modimo yo a nago le sebete sa go latela Kriste ntle le go ba wa kereke ya gagwe ye e itšego. (Mareka 9:38). Jesu o itše, “Hlokomelang le itšhireletša megabarung ya mohuta o mongwe le o mongwe ka gobane bophelo bja motho ga se bja bopša ke dilo tšeo a nago le tšona, go sa šetšwe gore o humile gakaakang.” (Luka 12:15). Kanegelo ya mohumi e anegwa ka tsela ye: “Go kile gwa ba le mohumi yo a bego a na le naga yeo e enywago dibjalo tše dibotse. O ile a thoma go nagana ka pelong, ‘Ga ke na mo nka bolokago dibjalo tša ka ka moka. Nka dira’ng? Se ke seo ke tlogo go se dira,’ a ipotša; ‘Ke tla phušola mašemo a ka gomme ka aga tše kgolo moo ke tlogo boloka mabele a ka le dithoto tša ka tše dingwe ka moka. Ke moka ke tla re ka pelong, Monna wa mahlatse! O na le dilo ka moka tše dibotse tšeo o di hlokago ka nywaga e mentši. Tšea bophelo gabonolo, o je, o nwe gomme o ipshine!’ Eupša Modimo a re go yena: ‘Lešilo! Bošegong bjona bjona o tla swanelwa ke go gafa bophelo bja gago; gona ke

mang yo a tlogo go hwetša dilo tše ka moka tše o ipolokilego tšona?’ Go bjalo le ka bao ba ikgobokeletšago mahumo eupša ba sa hume mahlong a Modimo.” (Luka 12:16-21). “Motho go hola’ng ge a hwetša lefase ka moka gomme a lahlegelwa ke bophelo bja gagwe? (Mareka 8:36). “Gomme ka fao ke go botša gore o se tshwenyega ka dijo tše o di hlokago gore o dule o phela, goba ka diaparo tše o di hlokago bakeng sa mmele wa gago. Go e na le moo, tshwenyega ka Mmušo wa Gagwe, gomme O tla go fa dilo tše. Gobane pelo ya gago e tla dula e le moo mahumo a gago a lego gona.” (Luka 12:22-34).



Sathane, tatago maaka ka moka le wa bao ba bolelago maaka, Ke yena a re hlohleletšago go dira sebe, ebile ke mmuši wa pelo. Jesu o rile, “Le bana ba tatago lena, Diabolo, gomme le nyaka go latela dikganyogo tša tatago. Go tloga mathomong e be e le

mmolai gomme ga se a ke a ba ka lehlakoreng la therešo, ka gobane ga go na therešo go yena. Ge a bolela maaka, o dira feela seo e lego sa tlhago go yena, ka gobane ke moaketši e bile ke tatago maaka ka moka.” (Johane 8:44). Maaka a manyane ke a mabe go swana le maaka a magolo. Go na le maaka ao a bolelwago, a ngwalwago goba a dirwago ka ditiro tša rena. Moikaketši ke moaketši ka gobane ge e le gabotse o itira seo a sego sona. Modimo a ka se bolele maaka - le Mokriste a ka se kgone (Tito 1:2). “Ka gona, ge re re re na le kopanelo le Yena, eupša ka nako ye e swanago re phela leswiswing, re bolela maaka bobedi mantšung a rena le ditirong tša rena.” (1 Johane 1:6). “Eupša ka ntle ga motse (wa legodimong) go na le ba kgopamego le bao ba dirago maleatlana, ba boitshwaro bjo bo gobogilego le babolai, bao ba rapelago medimo ya diswantšho le bao e lego maaka ka mantšu le ditiro.” (Kutollo 22:15). Modimo o hloile hlatse yeo e bolelago maaka ka go latelana. (Diema 6:16,19).



Naledi e bolela ka letswalo pelong ya motho yo mongwe le yo mongwe. Mo e šilafetše e bile e kgopo, mohlomongwe e hwile ka go dira sebe ka mo go tšwelago pele le ka boomo. E fougaditšwe e bile e na le sebe, mo e lego gore ga e sa kgona go ahlola ditiro tša yona. Letswalo le le lebe ka dinako tše dingwe le ka homola, ka dinako tše dingwe le tshwenyegile. E latofatša ge e swanetše go itshwarela, e bile e lebalela gore e swanetše go latofatša neng. E ka ba e hwile, bjalo ka ge eka e fišitšwe ka tšhipi e fišago, gomme e lahlegetšwe ke tšhaologanyo le maikwelo ka moka. E direga ka go lahla tumelo le go kwa meoya ya maaka. Ke go latela dithuto tša batemona, le go theeletša dithuto tšeo di phatlalatšwago ke maaka a boradia. (1 Timotheo 4:1-2; Baheberu 10:22).



Leihlo la Modimo le bona tšohle tše di diregago pelong. Ga go selo seo se ka utegago leihlong la Gagwe le le tukago mollo, gomme ka fao o tseba le go bona dikgopolo ka moka tša sephiri le maikemišetšo a pelo. Go sa šetšwe gore o dira mediro ya gago e mebe bošegong bjo bo lefsifsi kudu, sethokgweng se se koto kudu, mokerong o tseneletšego goba kae le kae moo e ka bago gona, Modimo o a e bona. (Mahlo a diswantšhong tše le ona a dumelelana le ponagalo ya sefahlego sa monna).



Maleme a manyane a mollo go dikologa pelo a bontšha lerato la Modimo leo le dikologilego pelo ya sebe. Mola Modimo a hloile sebe O rata motho. Ga a nyake lehu la modiradibe, eupša gore a furalele dibe

tša gagwe gomme a phele (2 Petro 3:9). Jesu o tšile go phološa badiradibe. Go na le lethabo le legolo legodimong ka baka la modiradibe o tee yo a sokologago. (Luka 15:7). Maleme a manyenyane a mollo le ona a bolela ka madi a Jesu Kriste, “Kwana ya Modimo, e tlošago sebe sa lefase.” (Johane 1:29).



Morongwa o emela Lentšu la Modimo. Modimo o nyaka go bolela le bao ba forilwego gomme ba rwele merwalo e boima ya sebe. O nyaka gore ba furalele ditseleng tša bona tša sebe gomme ba dumelele seetša le lerato la Modimo di tle dipelong tša bona.



Leeba ke seka sa Moya o Mokgethwa, Moya wo o utollago therešo ka ga Modimo, ka sebe le seo se lokilego, le ka kahlolo ya Modimo. (Johane 15:26). Moya o Mokgethwa o bontšhwa mo ka ntle ga pelo ya motho. A ka se kgone go dula moo sebe se bušago gona.

Na seswantšho sa pelo ye se swanetše go swana le seemo sa pelo ya gago, llela Morena gomme o mo bulele pelo ya gago. A seetša sa Lentšu la gagwe se phadima ka pelong ya gago. “Dumela go Morena Jesu, gomme o tla phološwa.” (Ditiro 16:31). Modimo o ikemišeditše, ee, o tshepišitše go fetola pelo ya gago, go go fa pelo ye mpsa le monagano wo mofsa. (Hesekiele 11:19). Se se hlalošitšwe seswantšhong sa bobedi

2. PELO E KGODIŠITŠWE KA SEBE.



Seswantšho se se bontšha pelo yeo e sokologago yeo e thomago go nyaka Modimo. Morongwa o swere tšhoša, Lentšu la Modimo, leo le “phelago le le mafolofolo, le bogale go feta tšhoša le ge e le efe ya

magale a mabedi. E sega tsela ka moka go kgabola, go ya moo moya le moya di kopanago gona, go ya moo malokololo le moko di kopanago gona. E ahlola dikganyogo le dikgopolo tša pelo ya motho.” (Baheberu 4:12). Lentšu la Modimo le mo gopotša gore “sebe se lefa moputso wa sona - lehu” (Baroma 6:23) le gore “motho yo mongwe le yo mongwe o swanetše go hwa gatee, gomme ka morago ga moo a ahlolwe ke Modimo.” (Baheberu 9:27). Lefelo la modiradibe le yo a sa dumelego e tla ba letsheng le le tukago mollo le Sebabole.” (Kutollo 21:8).

Ka seatleng sa gagwe se sengwe morongwa o swere legata. Se ke go gopotša modiradibe gore ka moka re tla hwa. Mmele wa rena wo re o ratago kudu, re o aparago, re o fepago le go o kgabiša, re o neago tlhokomelo le tlhokomelo e bjalo e le gore o kgotsofatše dikganyogo tša wona le dikganyogo tša wona, o ya go hwa le go bola, gomme diboko di tla o senya mola moya wa rena le moya wa rena di phela go ya go ile . Ka letšatši le lengwe e tla tšwelela pele ga Krete, go ahlolwa ke Yena. (2 Bakorinthe. 5:10). Mo re bona modiradibe a thoma go ela hloko molaetša wa Modimo le go bula pelo ya gagwe leratong la Modimo. Moya o Mokgethwa o thoma go phadima ka pelong ya leswiswi le ya sebe. Seetša sa

Modimo se tla ka pelong ya gagwe go raka leswiswi ka moka. Ge seetša sa Modimo se tsena, leswiswi le swanetše go tsena. Sebe, seo se hlalositšwego mo ke diphoofolo ka moka tše di fapanego, se swanetše go sepela. Ka fao mmadi yo a rategago, dumelela Jesu, Seetša sa lefase, go tla ka pelong ya gago, gomme leswiswi le ditiro tše mpe tša leswiswi di swanetše go tšwa pelong, bjalo ka ge go bontšhitšwe seswantšhong se. Jesu a re, “Ke nna seetša sa lefase. Mang le mang yo a ntatetšego o tla ba le seetša sa bophelo gomme a ka se tsoge a sepetše leswiswing.” (Johane 8:12). O ka se tsoge o atlegile go raka sebe pelong ya gago ka maiteko a gago, bohlale bja gago goba ka bohlale bja batho. Tsela ye bonolo, ye e kgonthišeditšwego, ye e akgofilego le ye e šomago le e nnoši, ke go dumelela Jesu, Seetša, go tsena Lefsifi, leo e lego sebe, le swanetše go tloga. Ngwedi le dinaledi di ka re nea thušo e itšego bošegong bjo bo lefsifi, eupša ge letšatši le hlabile, gona leswiswi gotee le mabone a manyenyane di a nyamelela. Jesu ke Letšatši la toko. Ge A tsena ka tempeleng kua Jerusalema, O ile a raka bohle bao ba bego ba reka le go rekiša moo. A phethola ditafola tša bafetoledi ba tšhelete le ditulo tša bao ba rekiša maeba. O itše: “Go ngwadilwe Mangwalong gore

Modimo o itše: ‘Tempele ya-ka e tla bitšwa ntlo ya thapelo.’ Eupša lena le e dira lefelo la go khuta la mahodu!” (Mateo 21:13). Pelo ya gago e reretšwe go ba ntlo ya Modimo, tempele ya Modimo. O nyaka go phela go yona, go e dira ye botse, go e tlatša ka seetša, lerato le lethabo. Jesu ga se a tla go re lebalela dibe tša rena fela, eupša o tliile go re lokolla le go re lokolla maatleng le pušong ya sebe. “Ge Morwa (Jesu) a le lokolla, gona le tla lokologa e le ka kgonthe.” (Johane 8:36).

3. PELO YA TSOLOGO.



Seswantšho se se re bontšha boemo bja pelo bja modiradibe yo a itsholago e le ka kgonthe. Bjale o bona bogolo le bošilo bja dibe tša gagwe tše dintši tšeo Jesu a hwetšego tšona sefapanong. Ge a bona

sefapano seo morongwa, Lentšu la Modimo, a mmontšhago sona, se roba pelo ya gagwe bjale yeo e nyamilego. O tutuetšwa ke go itshola mo go tseneletšego, mo go tšwago pelong le manyami ka baka la dibe tša gagwe tše dintši. Ge a bona lerato le legolo la Modimo leo le bontšhitšwego go Krete Jesu, lerato le le qhibidiša pelo ya gagwe, kudu ge a thoma go lemoga gore Jesu Kriste, Morwa wa Modimo, o tllile go tloša dibe tša gagwe tše dintši. O be a ikemišeditše go hwa legatong la gagwe sefapanong.

Taba ya gore Jesu o ile a otlwa, a rwešwa mphapahlogo wa meetlwa, a na le manala ao a otletšwego ka diatleng le maotong a gagwe gomme a hwela sefapanong ka baka la dibe tša rena, e tlišwa gae ka mo go kwagalago le ka mo go tseneletšego go modiradibe yo a itsholago, a fetoša pelo le bophelo bja gagwe ka botlalo. Ge a dutše a bala Lentšu la Modimo leo go lona a ka iponago bjalo ka seiponeng, o lemoga ka mo go oketšegilego kamoo a furaletšego Modimo le go se kwe ditaelo tša gagwe. O fenywa ke maikutlo a manyami a magolo le manyami, gomme ge a tšhollela pelo ya gagwe pele ga Modimo ka megokgo le selo se se babago, Jesu o batamela kgauswi le yena. Lerato le khutšo ya Modimo di tsena


pelong ya gagwe ge a thoma go lemoga gore “madi a Jesu, Morwa wa gagwe, a re hlwekiša sebeng se sengwe le se sengwe.” (1 Johane 1:7). “Mmopa pelo e sekilego ka go nna, Modimo, o tsenye moya o mofsa le wa potego ka go nna.” (Psalme 51:10). Le mo, Lentšu la Modimo le re, “Ke thabišwa ke bao ba ikokobeditšego le bao ba sokologago, bao ba mpoifago gomme ba nkwa.” (Jesaya 66:2). Moya o Mokgethwa o mo hlalošetša mantšu a Jesu, “Sebete, morwa (morwedi) wa ka! Dibe tša gago di lebaletšwe.” (Mateo 9:2). Ge a sa lebeletše sefapanong le mading a Jesu ao a tšholotšwego sefapanong, a dumela gore ka moka a diretšwe yena, o thoma go lemoga gore morwalo wa sebe o tlošitšwe, ka gobane Jesu o kgotleletše tlaišego . E be e swanetše go ba e le ya rena. “Ka baka la dibe tša rena O ile a gobala, a bethwa ka baka la bobedi re bo dirilego,” gomme “Morena a mo wela kotlo.” (Jesaya 53).

Moya o Mokgethwa le lerato la Modimo di laola pelo ye e hlwekišitšwego. Ge a dutše a dumela go Jesu, o lemoga gore dibe tša gagwe di lebaletšwe, gomme ka fao o hwetša kgonthišetšo pelong ya gagwe ya gore madi a Jesu, Morwa wa Modimo, a mo hlwekišitše dibeng ka moka. (1 Johane 1:7). Bjale o na le bonnete bja gore yo mongwe le yo mongwe yo a dumelago go

Jesu a ka se hwe (moyeng), eupša o tla ba le bophelo bjo bo sa felego. (Johane 3:16). “Gobane ka lehu la sehlabelo la Kriste re lokolotšwe, ke gore dibe tša rena di lebaletšwe.” (Baefeso 1:7). Dikganyogo tša sebe tša tlhago ya motho bjale di neile sebaka sa kganyogo e tseneletšego ya go phelela Modimo le go Mo hlankela “yo a re ratilego pele.” (1 Johane 4:19). Go e na le go rata lefase le dilo tša lefase, o rata Modimo le dilo tša Modimo.

Seswantšhong se ka fao, re hwetša gore diphoofolo tšeo di emelago sebe, bjale di ka ntle ga pelo ya gagwe. Le ge Sathane a sa nyake go tloga legaeng la gagwe la pele, a lebelela morago gomme a holofela go hwetša mojako gape. Ke ka baka leo Morena Jesu a re lemošago gore re dule re phakgame le go rapela; go ganetša diabolo gore a re tšhabe. (Jakobo 4:7).

4. GO SHWA LE KRESTE.



Seswantšho se se bolela ka Mokriste yo a hweditšego khutšo ye e phethagetšego le phološo ye e sa felego ka lehu la Morena le Mophološi wa rena, Jesu Kriste, gomme ka fao ga a ikgantšhe ka selo se sengwe ge e

se “feela ka sefapano sa Morena wa rena Jesu Kriste. Ka sefapano sa gagwe lefase le hwile go rena, le rena re hwile lefaseng.” (Bagalatia 6:14). Jesu o hwile sefapanong gore le rena, re “hwele sebeng gomme re phelele toko”; Mokriste yo a hwilego lefaseng. (1 Petro 2:24). Re laelwa gore: “a Moya o hlahla maphelo a rena, gomme re ka se kgotsofatše dikganyogo tša tlhago ya motho.” (Bagalatia 5:16,25).

Kokwane yeo Morena Jesu a bego a tlemilwe go yona ka morago ga ge ba apola diaparo tša gagwe, e bontšhitšwe seswantšhong se sa pelo, gammogo le dikotlo tšeo ba ilego ba mo otlwa ka tšona ka sehlogo. O ile a otlwa ka baka la dibe tša rena ka gobane “re fodišwa ka kotlo yeo a e hweditšego.” (Jesaya 53:5). Heroda le mašole a gagwe ba mo kwera, gomme ka morago ga go mo otlwa, ba gatelela mphapahlogo wa makala a meetlwa hlogong ya gagwe. Go e na le go Mo rweša mphapahlogo wa gauta, ba bea lepara ka seatleng sa gagwe sa le letona - go e na le molamo wa kgoši. Ba khunama pele ga gagwe ba mo kwera, ba re: “A go phele Kgoši ya Bajuda!” Ba mo tshwela mare ba mo tseela lepara, ba mo otlwa hlogong. Ka morago ga ge ba mo kwera ka dihlong le ka sehlogo, ba ile ba mo iša kgole gore a bapolwe. (Mateo 27:27-31).

Go na le ba bantši bao go thwego ke Bakriste bao ba rapelago, ba tšeago karolo sakramenteng ya selalelo se sekgethwa, ba opela dikoša tša Modimo gomme le ge go le bjalo, ka ditiro tša bona tša sebe, ba dula ba bapola Morwa wa Modimo gape. (Baheberu 6:6). “Ga se bohle bao ba mpitšago ‘Morena, Morena’ bao ba tlogo go tsena Mmušong wa magodimo, eupša ke feela bao ba dirago seo Tate wa-ka legodimong a nyakago gore ba se dire.” (Mateo 7:21-27).

Seswantšhong se re hwetša gape le mokotla wa tšhelete wa Judase. O ile a eka Morena Jesu a mo rekiša ka ditšhelete tša silifera tše masometharo, ka gobane lerato la tšhelete le be le mo swere pelo gomme seo e be e le sohle seo a bego a ka se nagana. Lebone, diketane, bjalobjalo, di be di šomišwa ke mašole ao a ilego a tšea Jesu e le mogolegwa bošego. Ditaese, tšeo gantši di bego di šomišwa go petšha, di be di šomišwa ke mašole ge a be a petšha bakeng sa diaparo tša Gagwe. “Ba petšha ka diaparo tša ka gomme ba di arolelana.” (Psalme 22:18). Ba tšere se sengwe le se sengwe go Jesu, eupša Yena ka boyena ba ile ba gana, ba re “Ga re nyake gore monna yo e be kgoši ya rena.”


Batho ka kakaretšo ba nyaka go amogela ditšhegofatšo ka moka go tšwa go Modimo, pula ka moka le letšatši ka moka, eupša ga ba nyake go itlama go hlankela Modimo bjalo ka Morena le Mong wa bona. Go ba bantši, Modimo o lokile feela ka mo go lekanego go ka thuša dinakong tša mathata le go itlhoboga.

“Ka lerumo, mašole a phunya lehlakore la gagwe gomme gateete madi le meetse a tšhologa.” (Johane 19:33-37). Pele kgogo e lla, Petro o ile a bolela gararo gore ga a tsebe Jesu, eupša ka morago o ile a sokologa a lla o lla. (Mateo 26:69-75). Na o tsebagatša pepeneneng gore o gafile pelo ya gago go Jesu Kriste, ka seo o se bolelago le go se dira? Goba na o hlabja ke dihlong tša go tsebiša ba bangwe? Jesu o rile, “Ge motho a bolela phatlalatša gore ke wa ka, ke tla mo direla se se swanago pele ga Tate wa magodimong. Eupša ge e ba motho le ge e le ofe a ka gana phatlalatša, nna ke tla mo lahla pele ga Tate wa legodimong.” (Mateo 10:32-33).

Jesu gape o rile, “Mang le mang yo a sa rwalego sefapano sa gagwe gomme a latela dikgato tša ka ga a swanelege go ba morutiwa wa ka.” (Mateo 10:38).

Go thaba bao ba hwetšago tšhireletšo Lefikeng, Jesu
Kriste!

5. TEMPELE YA MODIMO.



Seswantšho se se bontšha pelo ye e hlwekilego le ye e hlwekišitšwego ya modiradibe yo a phološitšwego ka mogau le kgaugelo ya Modimo ye ntši. E fetogile tempele ya nnete ya Modimo, legae la Modimo, Tate,

Morwa le Moya o Mokgethwa. Ke go ya ka tshepišo ya Morena Jesu Kriste, “Mang le mang yo a nthatago o tla kwa thuto ya ka. Tate o tla mo rata, nna le Tate re tla tla go yena ra dula le yena.” (Johane 14:23). Modimo o hlompha, o šegofatša le go phagamiša motho ka Jesu Kriste. (Luka 1:52).

Pelo bjale e fetogile tempele ya nnete ya Modimo. Sebe se rakwa. Go e na le diphoofolo tša go fapafapana tše di laolwago ke Sathane, tatago maaka, re bona Moya o Mokgethwa, Moya wa Therešo, o phela ka pelong. Go e na le go ba lefelo la tswadišo ya sebe, pelo e fetogile sehlare se sebotse, se se enywago dienywa goba serapa, se enywa dienywa tša Moya. Ke tše bjalo ka lerato, lethabo, khutšo, boikokobetšo, go se fele pelo, botho, botse, potego le boitshwaro le tše dingwe tše di amogelegago le go kgahliša Modimo le motho. (Bagalatia 5:22-23). Bjale o fetogile lekala leo le enywago dienywa la morara wa nnete - Morena wa rena Jesu Kriste. Sephiri sa go enywa dienywa mo ke gore o dula a kopane le Krete, gomme Krete le mantšu a gagwe di dula go yena. (Johane 15:1-10). Bjalo ka ge a tladišwe le go kolobetšwa ka Moya wo Mokgethwa, o na le maatla a go fenya tlhago ya motho le dikganyogo tša yona, le go e bolaya.

(Bagalatia 5:24). Moya o Mokgethwa o laola bophelo bja gagwe, gomme ga a kgotsofatše dikganyogo tša tlhago ya motho. (Bagalatia 5:16). Ga a sa phela ka seo a se bonago, a se kwago le go se kwa, eupša ka tumelo - ka gobane “re thopa phenyo godimo ga lefase ka tumelo ya rena.” (1 Johane 5:4). O phela ka kgonthišišo le kholofelo gomme o matlafatšwa ke tebelelo ya go boa kgauswi ga Morena wa rena Jesu Kriste. O phela a itemogela lerato la Modimo, leo le dulago go ya go ile.

“Go thaba ba dipelo tše di hlwekilego; ba tla bona Modimo!” (Mateo 5:8). Kgoši Dafida o be a tseba gore ntwā e kgolo e be e direga ka pelong ya gagwe, go sa šetšwe mahumo a gagwe ka moka le diphenyo tša gagwe godimo ga manaba a gagwe. O ile a lemoga senyakwa sa gagwe se se tseneletšego sa moya, a rapela ka gore, “Mmopa pelo e sekilego ka go nna, Wena Modimo, gomme o tsenye moya o mofsa le wa poteo ka go nna.” (Psalme 51:10). Ga go motho yo a kgonago go hlwekiša pelo ya gagwe, goba go hlola pelo ye e hlwekilego, ntle le ge ka go sokologa ka nnete a tla go Modimo bjalo ka Dafida, a kgopela Modimo go hlola pelo ye e hlwekilego ka go yena. Modimo o nyaka go dira selo se seswa bophelong bja gago. Go lokiša diaparo tše di gagogilego tša botse


bja gago ka dikholofetšo tša maaka le ditšhireletšo, go ka se dire gore pelo ya gago e be bodulo bjo bo swanetšego go Modimo. O ikemišeditše kudu go go thuša, ka baka la gore O holofeditše gore, “Ke tla go gaša meetse a hlwekilego gomme ka go hlwekiša medingwana ya gago ka moka le tšohle tše di go šilafaditšego. Ke tla go fa pelo ye mpsha le monagano o mofsa. Ke tla go amoga pelo ya gago ya manganga ya leswika, ka go fa pelo ya go kwa. Ke tla tsenya moya wa ka ka go wena gomme ke kgonthišetše gore o latela melao ya ka le go boloka ditaelo ka moka tšeo ke go filego tšona.” (Hesekiele 36:25-27). Wo ke molaetša wa Testamente ye Mpsa wo Modimo a re filego wona ka Morwa wa gagwe, Jesu Kriste.

Seswantšhong se re lemoga gape morongwa a tšwelela gape. Barongwa ba kgethilwe go “diša bao ba hlompago Morena le go ba hlakodiša kotsing.” (Psalme 34:7; 91:11; Daniele 6:22; Mateo 2:13; 13:39; 18:10; Ditiro 5:19; 12:7-10).

Diabolo le yena o bonwa seswantšhong se, a eme kgauswi le pelo, bjalo ka ge eka o lebeletše sebaka sa go tsena gape legaeng la gagwe la peleng. Ka lebaka le, re lemošwa gore re “phakgame, re phakgame! Lenaba la gago, Diabolo, le ralala bjalo ka

tau ye e rorago, le nyaka yo a tlogo go mo ja.” (1 Petro 5:8). Gantši kudu o itira morongwa wa seetša, a leka bana ba Modimo bao ba sa šetšego ka dikganyogo tša lefase le, a leka, ka bohwirihwiri bja gagwe, go fora gaešita le batho ba Modimo bao ba kgethilwego. Lega go le bjalo, ge re ka ganetša diabolo, o tla re tšhaba. (Jakobo 4:7).

6. PELO E LEKENG LE E AROGANYO.



Ye ke seswantšho se se nyamišago sa motho yo a thelelago morago, yo a thelelago morago. Leihlo le lengwe le thoma go tswalela, le bontšha gore o thoma go tonya le go robala bophelong bja gagwe bja

Bokriste, mola leihlo le lengwe le lebelela go dikologa ka go hloka dihlong, le dira lerato le lefase. Seetša sa ka gare se fifala, gomme diswantšho tšeo di lego ka pelong ya gagwe, tšeo di bontšhago go ikemišetša ga gagwe go tlaišega le Krete, di wele gomme ga di sa loka. O dikologilwe ke meleko yeo a ineelago go yona ganyenyane-ganyenyane go e na le go e ganetša. Go e na le go theeletša lentšu la Modimo bjale o thoma go theeletša ditšhišinyo tša bohwirihwiri tša diabololo le ditshepišo tša maaka. Gaešita le ge a ka ba a sa dutše e le motho yo a tsenago kereke, a uta dikganyogo tša gagwe tša dilo tša lefase ka tlase ga mohuta o itšego wa bodumedi, lerato la go rata Modimo le tonya pelong ya gagwe. O fetogile yo a sa dirego phetho, a eme a sa šišinyege magareng ga ditsela tše pedi. O thoma go bapala ka dilo tša lefase, gomme o no itira eka o rata Modimo. Naledi yeo e lego pelong ya gagwe, e lego letswalo, e a fifala. Sefapano ga se sa rwalwa ka pososelo, eupša se fetoga morwalo wo o sa amogelegego, wo boima. Tumelo ya gagwe e thoma go šikinyega, o tlogela go boledišana le Modimo ka thapelo, o thoma go se tshwenyega le go hloka tlhokomelo ka condtion ya pelo ya gagwe gomme ganyenyane-ganyenyane a bulela diabololo yo a letetšego ka ntle ga pelo ya gagwe sebaka. O

thabela go ba le batho ba sebe go feta go ba le bana
ba therešo ba Modimo.

Pikoko, yeo e emelago boikgantšho, e thoma go
nyaka tsela ya go tsena gape. A ka ba a lebetše gore
o phološitšwe ka mogau o nnoši, gomme o fetoga
Mokriste yo a ikgantšhago. Kganyogo ya go nwa bjala
e kokota mojako gomme e nyaka go tsena. E ka ba
tiragalong e kgethegilego. E ka ba e le ge a e-na le
bagwera ba sebe, moo a hlabjago ke dihlong tša go
naganwa e le yo a fapanego, yo a fokolago goba yo a
sa gweranego le batho, moo diabololo a mmotšago
gore tiragalo ye e tee e ka se gobatše bophelo bja
gagwe bja moya. Dikgopolo le dikganyogo tšeo e
sego tša moya di itira gore di ikwe. Mohlomongwe o
thoma go thabela metlae ya ditšhila. O lebelela gape
le gape ka lethabo diswantšhong tše di sa
hlomphegego, gomme a thabela khamphani ye e
fošagetšego. O ya diholong tša go bina, boithabišo
bjo bobo bja lefase, a tšea ka pelong ditšhišinyo tša
sebe go tšwa go diabololo yo a mmotšago gore ye ke
tlhago ya motho le gore sebe se tee ga se phošo e le
ka kgonthe.

Ka kgonthe, re ka se kgone go e thuša ge e ba
dinonyana tša lešoka tša dikgopolo tše mpe le tše


mpe di fofa godimo ga dihlogo tša rena, eupša re na le molato ge e ba re di dumelela go re laola le go dira dihloga tša tšona dipelong tša rena, di tswadiša mediro ya tšona e mebe. Ge re ka fa diabolo monwana wa rena wo monnyane, o na le bonnete bja go swara seatla ka moka, a gogela moya le moya diheleng tše di sa felego. Ka fao temošo ya Modimo ye e tseneletšego go rena, ke go efoga difišegelo tša bofsa gomme re se bapale ka sebe, go sa šetšwe gore se ka tla ka tsela efe. Kitimela go Jesu, mošireletši le mošireletši.

Monna yo a bonwego seswantšhong se a hlaba pelo ka tšhoša, o bolela ka bao ba kwerago le go ganetša Bokriste. Ka maleme a bona a maaka le melomo ya go kwera ba hlaba le go gobatša dipelo tša Bakriste - ditlhaselo tšeo pelo ye e aroganego e ka se kgonego go di phologa. O thoma go boifa batho go feta Modimo gomme ka lebaka la go boifa seo motho a tlogo go se bolela le go se dira, o fetoga lekgoba la batho, gomme o aroga Modimo. Kgalefo le kgalefo e mpe di ipontšha dinakong tša mathata le go nyamišwa, gomme di gapeletša tsela ya tšona ya go tsena Noga yeo e mpe ya lehufa, yeo e tšwelelago ge ba bangwe ba atlegile kudu e bile ba atlegile, e tla tsena ka gare ntle le

temošo. Ge e ka fiwa seripa sa sebaka, e tla bula mojako wa lehloyo le boikgantšho.

Go bonolo kudu gore lerato la tšhelete le khukhune dipelong tša rena ntle le ge re ka kwa ditemošo tša Morena wa rena Jesu ge a re, “Dulang le phakgame gomme le rapele gore le se wele molekong.” (Mateo 26:41). “Mang le mang yo a naganago gore o eme a tiile go kaone a hlokomele gore a se wele.” (1 Bakorinthe 10:12). Re swanetše go apara ditlhamo ka moka tšeo Modimo a re fago tšona, gore re kgone go ema kgahlanong le maano a mabe a diabololo. (Baefeso 6:11-18).

7. PELO YA MANGA, GOBA PELO YA GO TLHOKA
MORAGO.



7

Seswantšho se se utolla seemo sa pelo ye e
theogilego morago ya motho, yo ka morago ga gore a
kile a ba seetšeng sa Modimo gomme a latswe mpho

ya legodimo gomme a amogele kabelo ya gagwe ya Moya wo Mokgethwa, a tlogetšego tumelo ya gagwe. (Baheberu 6:4). Gape e bontšha seemo sa motho yo a sa kago a sokologa goba a gafa bophelo bja gagwe go Modimo, go sa šetšwe gore therešo ya Ebangedi, yeo e bitšwago “Ditaba tše Dibotse”, e neetšwe le go utollwa go yena. Monna wa manganga ge Modimo a bolela le yena, o tla mpefala le go feta go sa šetšwe maiteko a gagwe a go hloka mohola a go iphetoša.

Jesu ka boyena o hlalositše seemo sa ba go boela morago ge A re, “Ge moya wo mobe o tšwa mothong, o sepela godimo ga naga ye e omilego o nyaka lefelo la go khutša. Ge e sa kgone go hwetša e tee, e ipotša gore, ‘Ke tla boela ntlong ya ka.’ Ka fao, e boela morago gomme e hwetša ntlo e hlwekile e bile e le ka bothakga. Ke moka ya tšwa gomme ya tliša meoya ye mengwe ye šupago ye mpe go feta yona, gomme ya tla ya dula moo. Ka gona, ge dilo ka moka di fedile, motho yoo o boemong bjo bobbe go feta kamoo a bego a le ka gona mathomong.” (Luka 11:24-26). “Se se ba diragetšego se bontšha gore diema ke therešo; ‘Mpša e boela morago go seo e se hlatilego’ le ‘Kgobe ye e hlatswitšwego e boela morago go kgokologa leraga.’ (2 Petro 2:22).

Mangwalo a a hlalosa gabotse boemo bja pelo ya modiradibe yo a boelago morago goba yo a sa itsholego. Sebe ka boradia bja sona ka moka se tllile gape go dula le go laola pelo. Gaešita le sefahlego sa gagwe se utolla, ka tsela e itšego, boemo bja pelo ya gagwe. Moya o Mokgethwa, leeba leo le boleta, o gapeletšega go tloga pelong, ka ge sebe le Moya o Mokgethwa di sa kgone go phela mmogo. Ga go kgonege gore pelo e be tempele ya Modimo gomme ka nako ye e swanago e be lefelo la go khuta la Sathane. Morongwa, Lentšu la Modimo, o swanetše go tloga ka manyami. O sa dutše a lebelela morago, a holofela gore a ka no ba a sa sokologa go swana le morwa yo a timetšego, yo “a bego a duma eka a ka tlatša ka diphotlwa tša dinawa tšeo dikolobe di di jago, eupša go se na motho yo a mo filego selo sa go ja. Mafelelong, o ile a hlaphogelwa gomme a re, ‘Ke tla tsoga ka ya go tate gomme ka re, Tate, ke senyetše Modimo le go wena. Ga ke sa swanelega go bitšwa morwa wa gago.’ (Luka 15:16-20). Tate, ge a bona morwa wa gagwe yo a nyamilego, o ile a mo lebalela gomme a mo amogela ka lethabo.


Pelo yeo e lego seswantšhong se ga e bontšhe seka sa tshokologo ya nnete, go retologela go Modimo, go tsoma tshwarelo maotong a Jesu. Letswalo la gagwe

le bjalo ka ge eka le fišitšwe ka tšhipi e fišago gomme le homotšwe. O na le ditsebe eupša ga a kgone go kwa lentšu la go lopa la Jesu. O na le mahlo eupša ga a kgone go bona lešoba leo le se nago motheo la dihele le bulegile ka bophara maotong a gagwe. Ga sa ikwa a hlabja ke dihlong tša go tšwela pele dibeng tša gagwe. Sathane o tšile go buša ka pelong ya gagwe gomme o dutše bjalo ka kgoši sedulong sa gagwe sa bogoši. Go a kgonega gore a sa dutše a ikgantšha ka go ba yo a hlomphegago ka ntle le yo a hlomphegago, ka go ba le ponagalo ya bodumedi, go swana le lebitla le le tšhweufaditšwego “leo ka ntle le bonalago le le botse eupša le tletše marapo le ditopo tše di bolago ka gare.” (Mateo 23:27).

Ntate wa maaka o tšea lefelo la Moya wa Therešo. Phoofolo ye nngwe le ye nngwe, sebe se sengwe le se sengwe se sepela mmogo le motemona yo a kgethegilego le moya wo mobe gomme se tšea pelo ya gagwe. Gaešita le ge a ka rata go itokolla go bahlokofatši ba ba babe, ba mo boloka a tlemilwe. “Mang le mang yo a sa kwego Molao wa Moshe o bolawa ka ntle le kgaugelo ge a ahlolwa molato ka bohlatse bja dihlatse tše pedi goba go feta moo. Ka gona, go thwe’ng ka motho yo a nyatšago Morwa wa Modimo? Motho yo a swarago madi a kgwerano ya

Modimo yeo e mo hlwekišitšego sebeng, bjalo ka selo sa theko ya fase? Motho wa go nyefola Moya wa mogau? Nagana feela kamoo kotlo yeo a tlogo go e swanelwa ke yona ke e mpe gakaakang!” (Baheberu 10:28-29; 2 Petro 2:1-14).

Na seswantšho se se swanetše go dumelelana le seemo sa pelo ya gago, mogwera yo a rategago, llela Modimo ntle le go diega, go tšwa botebong bja pelo ya gago. “O kgona, bjale le ka mehla, go phološa bao ba tlogo go Modimo ka yena”. (Baheberu 7:25). Gape o kgona ebile o ikemišeditše go lebalela dibe ka moka, ge o etla ka tshokologo ya nnete. A ka kgona go thibela diabolo le batemona ba gagwe ka moka, gomme a ba raka pelong ya gago, ge o ikemišeditše fela go Mo dumelela go dira bjalo. Etle bjalo ka molephera yo a tlliego go Jesu gomme a re, ‘Ge o nyaka, o ka nhlwekiša.’ Jesu o ile a tlala kwelobohloko, gomme a otlolla seatla sa gagwe gomme a mo kgwatha. ‘Ke a nyaka,’ A araba. ‘Hlwekiša!’ (Mareka 1:40-41). Eupša ge o tšwela pele go ba manganga, gomme o rata leswiswi go e na le seetša, ga go na kholofelo, ga go na thušo, ka gobane o kgetha lehu go e na le bophelo - “sebe se lefa moputso wa sona - lehu.” (Baroma 6:23).



Mo re hwetša modiradibe wa manganga yo a bušeditšego morago go tšea sephetho sa go latela Kriste. O batamela lehu; mmele wa gagwe o ka ba o tletše bohloko gomme moya wa gagwe o tlala poifo ya

lehu. Lehu (marapo) le tlile ka nako yeo e sa letelwago le yeo e sa nyakegego. Menate ya maaka ya sebe e nyameletše, gomme therešo ye e šiišago ya ditshenyagalelo tše di phagamego le tše di boifišago tša sebe bjale e swanetše go lebeletšana le yona. Mahloko a dihele a fetoga a kgonthe go yena. Gaešita le ge bjale a hlologetše go rapela, o hwetša a sa kgone go boledišana le Modimo yo a gannego lerato la gagwe ka nako e telele gakaakaa. Bagwera ba gagwe ba tšhaba go ema ka thoko ga malao a gagwe, gomme mantšu a bona a lefeela a khomotšo a ka se mo thuše bjale. Mahumo a gagwe ga a kgone go lelefatša bophelo bja gagwe, goba go phološa moya wa gagwe, goba go fokotša bohloko bja moya wa gagwe. O hwetša go sa kgonege go tsepamiša kgopolo go Modimo ka gobane diabololo ga a mo fe sebaka sa go dira bjalo.

Se sengwe le se sengwe seo a kilego a se rata le go se phelela, go bonagala se mo kwera. Le modiredi wa gagwe yo a sa tshepagalego, mohlomongwe yo a sa phološwago, moperisita goba moetapele wa kereke a ka se kgone go mo thuša bjale, ka ge a ganne lerato la Modimo gomme a tlile ka fase ga kahlolo ya Gagwe. O thoma go lemoga gore “ke selo se se tšhošago go wela diatleng tša Modimo yo a phelago!”

(Baheberu 10:31). O be a holofetše go gafa bophelo bja gagwe go Modimo ge bo mo swanetše, goba a le malaong a gagwe a lehu, eupša bjale o hwetša e šetše e le morago ga nako. Batho ba dikete ba hwa gatee-tee, ba se na sebaka sa go retologela go Modimo malaong a bona a lehu. Ka fao go bohlokwa go retologela go Modimo ge a sa le kgauswi. Go e na le go kwa mantšu a homotšago le a phološago a Modimo, modiradibe yo yo a hwago yo a ilego a gana tebalelo le lerato la Modimo nakong ya bophelo bja gagwe bjale o swanetše go kwa lentšu la Moahlodi wa gagwe. Ke Mophološi yo a mo gannego yo a rego: “Tloga le nna, lena le le lego ka tlase ga thogako ya Modimo! Tlogela mollong wo o sa felego wo o lokišeditšwego Diabolo le barongwa ba gagwe!” (Mateo 25:41). “Motho yo mongwe le yo mongwe o swanetše go hwa gatee, gomme ka morago ga moo a ahlolwe ke Modimo.” (Baheberu 9:27).

fenya ka Jesu Kriste. Ga se a tsena lebelong la Bokriste feela, eupša o tšwela pele go lona, o kitima ka boikemišetšo, “a tsepeletše Jesu, yo tumelo ya rena e ithekgilego ka yena go tloga mathomong go fihla mafelelong.” (Baheberu 12:1-2).

Sathane ka batemona ba gagwe ka moka o dikanetša pelo ya modumedi, a leka ntle le katlego go eta pele ngwana wa Modimo tseleng ye e fošagetšego. Boikgogomošo, go rata tšhelete, boitshwaro bjo bo gobogilego le tše dingwe, le tšona di emetšwe. Sebakeng sa nkwe, bjale re bona pokolo, ka gobane gantši sebe se tla go rena ka tsela ye nngwe, gomme se iphihla ka sebopego goba leina le le fapanego. Eupša Mokriste yo a phafogilego o a tseba gore ke sebe le ge se etla ka sebopego sa bodumedi, goba bjalo ka morongwa wa seetša, ka gobane Lentšu la Modimo le Moya o Mokgethwa di mo iša therešong. Monna, a swere galase ya beine ka seatla se sengwe, o bina go dikologa Mokriste gomme o leka go mo leka ka menate ya maaka ya lefase. Lega go le bjalo, ga e na mafelelo go Mokriste yo a ineetšego, ka ge a bolailwe le Kriste ge e le mabapi le sebe le dikganyogo tša lefase. Monna wa bobedi mo seswantšhong, o hlaba Mokriste ka tšhoša. Dithogako, go seba, go kwera le ditšhošetšo ka bao

ba sa dumelego - le gantši kudu ka bao go thwego ke badumedi - di dula di hlaba pelo ya modumedi wa nnete. Eupša ga a theetše seo batho ba se bolelago gomme o tshwenyega feela ka seo Modimo a se bolelago. O gopola mantšu a Jesu. “Le thaba ge batho ba le nyefola, ba le tlaiša, ba le botša maaka ka moka a mabe ka ge le le balatedi ba ka. Thaba le thaba, gobane le boloketšwe moputso o mogolo legodimong.” (Mateo 5:11-12).

Tlhago ya rena ya sebe le diabololo, ba dula ba leka ka gohle go aroganya Mokriste le lerato la Modimo. Eupša ka lethabo le legolo le kgodišego a ka bolela ka nnete gore, “Bjale, ke mang yo a ka re aroganyago le lerato la Kriste? Na mathata a ka kgona, goba mathata goba tlaišo goba tlala goba bodiidi goba kotsi goba lehu?” (Baroma 8:35). “Aowa, dilong tše ka moka re na le phenyo e feletšego ka Yena yo a re ratilego!” (Baroma 8:37). Ka ge a apere ditlhamo ka moka tša Modimo, o kgona go ganetša ditlhaselo tša diabololo, ge letšatši le lebe le fihla, le ka morago ga go lwa go fihla mafelelong. O sa tlo swara maemo a gagwe ka Jesu Kriste, yo a thopilego phenyo godimo ga mehuta ka moka ya diteko le meleko. Ka yena re swanetše go thopa phenyo gomme re hwetše mphapahlogo wa letago wo o ka se tsogego o

lahlegetšwe ke go phadima ga wona. (Baefeso 6:10-18; 1 Petro 5:4).

NALEDI ya letswalo la gagwe e hlakile e bile e phadima. Pelo ya gagwe e tletše ka tumelo e bile e tletše ka Moya o Mokgethwa. Morongwa, bjalo ka Lentšu la Modimo, o mo gopotša ka ditšhegofatšo tše di humilego tše di filwego bao ba thopago phenyo gomme ba swara go fihla mafelelong. “Bao ba thopilego phenyo ke tla fa tokelo ya go ja dienywa tša sehlare sa bophelo seo se melago ka Serapeng sa Modimo.” “Bao ba thopilego phenyo ba ka se kwešwe bohloko ke lehu la bobedi.” “Bao ba thopilego phenyo ke tla nea ba bangwe ba manna a utilwego. Ke tla fa yo mongwe le yo mongwe wa bona leswika le lešweu leo go lona go ngwadilwego leina le lefsa.” “Bao ba thopilego phenyo, bao ba tšwelago pele go fihla bofelong ba dira seo ke se nyakago, ke tla nea matla a swanago le ao ke a amogetšego go Tate.” “Bao ba thopilego phenyo ba tla apešwa ka tsela ye tšhweu, gomme nna nka se tloše maina a bona pukung ya ba ba phelago. Ke tla bolela pepeneneng pele ga Tate le barongwa ba Gagwe gore ke ba ka.” “Mofenyi ke tla mo dira kokwane tempeleng ya Modimo wa ka,

gomme a ka se tsoge a e tlogetše.” “Bao ba thopilego phenyo ke tla fa tokelo ya go dula ka thoko ga ka sedulong sa ka sa bogoši, bjalo ka ge ke fentše gomme bjale ke dutše kgauswi le Tate sedulong sa gagwe sa bogoši.” (Kutollo 2:7,11,17,26; 3:5,12,21).

MOKOTLA O BULEGILEGO WA TŠHELETE o bontšha gore ga se pelo ya gagwe fela, eupša gape le tšhelete ya gagwe e neetšwe go Modimo. Go e na le go senya tšhelete ya gagwe, o thuša badiidi, o neela karolo ya gagwe ya lesome (karolo ya lesome ya letseno la gagwe) le dihlabelelo goba gaešita le tšohle tšeo a nago le tšona, go Modimo, a diriša tšohle bakeng sa letago la Modimo.

BOGOBE LE DIHLAPI di bontšha gore o phela bophelo bjo bo hlwekilego le bja go itshwara. Ga a senye bophelo bja gagwe ka seno se tagago goba ka go ja dijo tše di sa hlwekago. (Ditiro 15:20). Ga a senye tšhelete ya gagwe, le gona ga a senye mmele wa gagwe (e lego tempele ya Modimo), ka go hlafuna goba go kgoga motšoko ka mokgwa ofe goba ofe, ga a diriše dihlare-tagis goba dihlare tše kotsi. O ja dijo tše di phetšego gabotse, tše di hlwekilego le tše di

fepago. Pelo ya gagwe ka noši e fetogile ntlo ya thapelo. Gape o tsenela ditirelo tša kereke ka mehla le ka tlhompfo, mehuta ka moka ya boso le ka fase ga maemo ka moka. O rata thapelo, e ka ba ka kerekeng goba le lapa la gagwe, goba ka phapošing ya gagwe, ka gobane o a tseba gore Mokriste a ka se gole ntle le go boledišana le Modimo ka thapelo.

PUKU E BULEGILEGO e bontšha gore Beibele ke puku yeo e bulegilego go yena, gomme o e bala le go ithuta yona letšatši le letšatši, a hwetša bohla le matla, bophelo le seetša, le mahumo a sa balegego go yona. E fetogile lebone la go mo hlahla le tšhoša yeo a fenyago diabololo ka yona. Ke dijo tša moya tša letšatši le letšatši tša moya wa gagwe, meetse a go fediša lenyora la gagwe, hlapa yeo a ka itlhwekišago ka yona le seipone seo a iponago go sona.

O rata go rwala sefapano sa gagwe, ka gobane o a tseba gore go ka se be le moputso ntle le sefapano. Bjalo ka ge a tseba gore o tsogile le Krete gore a kgone go phela bophelo bjo boswa, o bea pelo ya gagwe dilong tša legodimong, a boloka monagano wa gagwe o tsepame dilong tša fao, e sego dilong tša mo lefaseng. (Bakolose 3:1-2). O ikemišeditše go

gahlana le Modimo, o swana le sehlare se se melago kgauswi le moela; yeo e enywago dienywa ka nako e swanetšego. (Psalme 1:3). O swana le lekala la morara wa kgonthe, le enywa dienywa tše dintši. Ga a tsebe go boifa lehu, ka gobane lerato le le phethagetšego la Modimo, leo a le amogetšego ka Moya o Mokgethwa, le tladitše pelo ya gagwe.

10. GO YA GAE GA KGALEGO.



Jesu o rile, “Ke nna tsogo le bophelo. Mang le mang yo a dumelago go nna o tla phela, le ge a hwile; gomme mang le mang yo a phelago gomme a dumela go nna a ka se tsoge a hwile.” (Johane 11:25-26).

“Mang le mang yo a kwago mantšu a ka gomme a dumela go Yo a nthomilego o na le bophelo bjo bo sa felego. A ka se ahlolwe, eupša o šetše a fetile lehung a ya bophelong.” (Johane 5:24). Lehu ga le sware poifo goba kotlo go Mokriste. “Lehu le fedišitšwe; phenyo e feletše! Lehu, phenyo ya gago e kae? Lehu, maatla a gago a go kweša bohloko a kae? A go lebogwe Modimo yo a re neago phenyo ka Morena wa rena Jesu Kriste!” (1 Bakorinthe 15:54-57) .

Motho yo a phetšego le go sepela le Modimo ga a boife lehu. Ge nako ya gore a hwe e fihla, o tla sepela ka lethabo, bjalo ka ge Moapostola Paulo a e bea, “Ke rata kudu go tlogela bophelo bjo le go ba le Krete, e lego selo se se kaone kudu.” (Bafilipi 1:23) .


Mokriste o hlologetše go bona sefahlego sa Jesu, yo a mo hwetšego gomme a lefa theko ya dibe tša gagwe sefapanong. Moya o Mokgethwa o mo gopotša gape ka mantšu a Jesu a rego, “O se ke wa tshwenyega, wa kgopišega. Dumela go Modimo gomme o dumele le go nna. Go na le diphapoši tše dintši ka ntlong ya Tate... Ke tla boa ka go itšeela, gore o be mo ke lego gona.” (Johane 14:1-4). “Seo go sego motho yo a kilego a se bona goba go se kwa, seo go se nago motho yo a kilego a nagana gore se ka direga, ke

sona selo seo Modimo a se lokišeditšego bao ba mo ratago.” (1 Bakorinthe 2:9). Ga go na polelo mo lefaseng yeo ka yona motho a ka hlalošago goba a hlaloša letago la motse wa legodimong wo o lokišeditšwego bao ba sepelago dikgatong tša Morena wa rena Jesu Kriste mo lefaseng.

Go e na le marapo a boifišago (lehu), morongwa goba moromiwa wa Modimo o bonwa seswantšhong se sa mafelelo. O emetše go rwala moya wo o hlwekilego morago go Modimo. Moya le moya di lokollwa kgolegong ya mmele wo o hwago, gomme di rotogela ka dikgoro tše di bulegilego tša legodimo go ya go Jesu yo a mo ratago le yo a mo hwetšego sefapanong. Kamogelo ye e thabilego e mo letetše pele ga Modimo moo a dumedišwago ke Morena le Mong wa gagwe ka mantšu a a theto, “O dirile gabotse, mohlanka yo botse le yo a botegago! Tsena o abelane lethabo la ka!” (Mateo 25:21). Sathane ga a sa kgona go mo laola, ka gobane “Modiidi o hwile, a rwalwa ke barongwa gore a dule kgauswi le Aborahama monyanyeng legodimong.” (Luka 16:22). “Ke moka ka kwa lentšu le le tšwago legodimong le re: ‘Ngwala se: Go thaba bao go tloga bjale go ya pele ba hwago tirelong ya Morena!’ ‘Ee ka nnete!’ Moya o araba. ‘Ba tla thabela go khutša mošomong wa bona

o thata, ka gobane mafelelo a tirelo ya bona a sepela le bona.” (Kutollo 14:13).

KELETŠO YA MAFELO.



Mmadi yo a rategago, a Modimo a go thuše go neela pelo ya gago go Yo a go ratago, ka gobane o bolela le wena bjale a re, “boela morago go Nna ka pelo ya gago ka moka.” (Doiteronomio 30:2). Efa Jesu pelo ya gago ye e lapilego, ye e nyamilego, ye e opago, gomme o tla go fa pelo ye mpsha le monagano wo mofsa. O se ke wa forwa ke pelo ya gago ya boradia goba wa latela dikganyogo tša yona, ka gobane “go tšwa pelong ya motho, go tšwa dikgopolo tše mpe tšeo di mo išago go dira dilo tše di gobogilego...” (Mareka 7:21). Tlogela dibe tša gago gomme o swarelele se se lokilego, “gobane sebe se lefa moputso wa sona - lehu; eupša mpho ya Modimo ya

mahala ke bophelo bjo bo sa felego botee le Kriste Jesu Morena wa rena.” (Baroma 6:23) .

Gomme lena bao le gatilego bophelo bja lena go Modimo, “kgomarela ka go tia mantšung a therešo ao ke go rutilego ona, e le mohlala wo o swanetšego go o latela, gomme o dule tumelong le leratong leo e lego la rena ka botee le Kriste Jesu.” (2 Timotheo 1:13). Ka lona lebaka leo Paulo o ngwadile go 2 Timotheo 1:12 gore: "Ke tseba yo ke mmotilego. Ke kgodišegile gore Modimo o na le maatla a go šireletša seo a se tshepetšego go fihla letšatšing leo." Ikage tumelong ya gago go Modimo, rapela ka maatla a Moya o Mokgethwa, ipoloke leratong la Modimo, o beile mahlo a gago go Jesu. Ke yena tsela, therešo le bophelo, Morena wa rena yo a tlogo go boa kgauswinyane go yo lata bana ba gagwe - “Kgoši ya dikgoši le Morena wa marena.” (1 Timotheo 6:15) .

“Go Yo a kgonago go le thibela go wa, le go le tliša ba se nago bosodi le lethabo pele ga boteng bja gagwe bja letago - go Modimo a nnoši Mophološi wa rena, ka Jesu Kriste Morena wa rena. Go Yena e be letago, bogolo, maatla, le taolo, go tšwa mengwageng ka

moka ya go feta, le bjale, le go ya go ile le go ya go ile! Amene.” (Juda 24-25).

Pukwana ye ya "Pelo ya Motho" e hwetšagala ka maleme a go feta 538 le dipolelosemmotwana tšeo di bolelwago lefaseng ka bophara. (Afrika, Asia, Bohlabela bja Kgole, Amerika Borwa, Yuropa, bjalobjalo) Puku ya rena ya Pelo bjale e hwetšagala gape go diselefouno, dithebolete, bjalobjalo go tšwa go www.angp-hb.co.za.

Diswantšho tše 10 tša pelo tšeo di lego ka gare ga pukwana ye di hwetšagala gape ka mokgwa wa ditšhate tše kgolo tša diswantšho tša mebala (86 cm x 61 cm) tšeo di tlemilwego mmogo ka sete ya diswantšho tše 10. "Ditšhate tša Pelo" tše di ka hwetšwa ka dikarolo tša Yuropa goba tša Afrika gomme di loketše kudu go šomišwa mmogo le Puku ya Pelo bakeng sa go ruta ka phapošing, boebangedi bja moyeng wo o bulegilego bj.bj.



Ikgokaganye le rena ka botho ge e ba o kgona go re thuša ka diphetolelo tše dingwe tša dipuku tša rena tša mahala tša Ebangedi, o re tsebiša ka leleme leo o

ka fetolelago dipuku tše tša Ebangedi ka lona. Thušo ya lena e tla lebogwa.

Ge o hweditše phološo go Krete, goba o šegofaditšwe ka tsela ye nngwe ka dingwalo tša rena tša Ebangedi, hle re tsebiše. Re rata go leboga Modimo ka lena, le go le gopola go ya pele dithapelong tša rena.

Thomo ya Dingwalo tša Ebangedi yeo e thekgwago ka ditšhelete ka meneelo

(Nomoro ya Boingwadišo 1961/001798/08)

Dipuku tša “PELO YA MOTHO” di ka lebelelwa le go taonelouta ka go šomiša kgokagano ye e latelago:

www.angp-hb.co.za